

1:3:1 Nejšchy	1	3	1 Karon, ang bitin malalangon labi pa kay sa ngatanan nga
1:3:2 Žena ha	1	3	2 Ug ang babaye mitubag sa bitin: Makakaon kami sa bung
1:3:3 Jen o pl	1	3	3 Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanama
1:3:4 Had žer	1	3	4 Ug ang bitin miingon sa babaye: Dili gayud kamo mamate
1:3:5 Buh vša	1	3	5 Kay hingbaloan sa Dios, nga sa adlaw nga kamo mokaor
1:3:6 Žena vic	1	3	6 Ug sa nakita sa babaye nga ang kahoy maayo nga kan-o
1:3:7 Obema	1	3	7 Ug nangabuka ang mga mata nilang duha, ug sila nanghi
1:3:8 Tu uslyš	1	3	8 Ug hingdunggan nila ang tingog ni Jehova nga Dios nga r
1:3:9 Hospodi	1	3	9 Ug si Jehova nga Dios nagtawag sa tawo, ug nag-ingon k
1:3:10 On odř	1	3	10 Ug mitubag siya: Hingdunggan ko ang imong tingog sa ta
1:3:11 Buh m	1	3	11 Ug miingon siya: Kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hul
1:3:12 Clovek	1	3	12 Ug ang tawo miingon: Ang babaye nga gihatag mo kanak
1:3:13 Proto r	1	3	13 Ug si Jehova nga Dios nag-ingon sa babaye: Unsa kining
1:3:14 I rekl F	1	3	14 Ug si Jehova nga Dios nag-ingon sa bitin: Tungod kay ike
1:3:15 Mezi te	1	3	15 Ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa ba
1:3:16 Žene n	1	3	16 Nag-ingon siya sa babaye: Pagadaghanon ko sa hilabiha
1:3:17 Adamc	1	3	17 Ug miingon siya kang Adam: Tungod kay gipatalinghugar
1:3:18 Vydá ti	1	3	18 Kini magapaturuk usab kanimo ug mga sampinit ug mga
1:3:19 V potu	1	3	19 Sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay, h
1:3:20 Clovek	1	3	20 Ug gihinganlan sa tawo ang ngalan sa iyang asawa si Ev:
1:3:21 Hospo	1	3	21 Ug si Jehova nga Dios nagbuhat alang kang Adam ug sa
1:3:22 I rekl F	1	3	22 Ug miingon si Jehova nga Dios, Ania karon, ang tawo nal
1:3:23 Proto j	1	3	23 Tungod niini gihinginlan siya ni Jehova nga Dios gikan sa
1:3:24 Tak clc	1	3	24 Busa gipapahawa niya ang tawo, ug gibutang niya sa ma
1:4:1 I poznal	1	4	1 Ang tawo miila kang Eva nga iyang asawa; ug kini nanarr
1:4:2 Dále po	1	4	2 Ug unya usab nag-anak siya kang Abel nga iyang igsoon
1:4:3 Po jisté	1	4	3 Ug sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagd:
1:4:4 Také Át	1	4	4 Ug si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga
1:4:5 na Kain:	1	4	5 Apan kang Cain ug sa iyang hatad wala siyay pagtamod.
1:4:6 I rekl Hc	1	4	6 Ug si Jehova miingon kang Cain: Nganong nasuko ikaw,
1:4:7 Což neř	1	4	7 Kong maayo ang imong gibuhat, kini dili ba pagadayegon
1:4:8 I promlu	1	4	8 Ug namulong si Cain kang Abel nga iyang igsoon. Ug nar
1:4:9 Hospodi	1	4	9 Ug miingon si Jehova kang Cain, Hain si Abel nga imong
1:4:10 Hospo	1	4	10 Ug miingon siya, Unsa ang gibuhat mo? Ang tingog sa du
1:4:11 Nyní bi	1	4	11 Ug karon tinunglo ikaw sa yuta, nga nagbuka sa iyang ba
1:4:12 Budeš-	1	4	12 Sa diha nga magautang ikaw sa yuta, dili na kini magahata
1:4:13 Kain H	1	4	13 Ug miingon si Cain kang Jehova, Ang akong silot labi nar
1:4:14 Hle, vy	1	4	14 Ania karon ginaabug mo ako niining adlaw gikan sa naw
1:4:15 Ale Ho	1	4	15 Ug si Jehova miingon kaniya: Sa tungod niana bisan kins
1:4:16 Kain or	1	4	16 Ug mipahawa si Cain sa atubangan ni Jehova, ug mipuyc
1:4:17 I pozn:	1	4	17 Ug giila ni Cain ang iyang asawa, ug kini siya nanamkon
1:4:18 Enoch	1	4	18 Ug kang Enoch natawo si Irad, ug si Irad nanganak kang
1:4:19 Lámeč	1	4	19 Ug mikuha si Lamech alang kaniya duruha ka asawa; ang
1:4:20 Áda pc	1	4	20 Ug si Ada nanganak kang Jabal, nga mao ang amahan sa
1:4:21 Jeho b	1	4	21 Ug ang ngalan sa iyang igsoon mao si Jubal, siya mao ar
1:4:22 Také Š	1	4	22 Ug si Zilla usab nanganak kang Tubal-Cain nga magsasa
1:4:23 Tu rekl	1	4	23 Ug si Lamech miingon sa iyang mga asawa: Ada ug Zilla,
1:4:24 Bude-li	1	4	24 Kong sa pito ka pilo pagapanimalusan si Cain, si Lamech
1:4:25 I pozn:	1	4	25 Ug giila pag-usab ni Adam ang iyang asawa, ug kini nang
1:4:26 Šétovi	1	4	26 Ug kang Seth usab natawo ang usa ka anak nga lalake; u
1:5:1 Toto je \	1	5	1 Kini mao ang basahon sa mga kaliwatan ni Adam. Sa adl
1:5:2 Jako mu	1	5	2 Lalake ug babaye iyang gibuhat sila; ug gipanalanginan s
1:5:3 Ve ve ku	1	5	3 Ug nakadangat si Adam ug usa ka gatus ug katloan ka tu
1:5:4 Po zplo:	1	5	4 Ug ang mga adlaw ni Adam, sa human siya manganak ka
1:5:5 Všech d	1	5	5 Ug ang tanan nga mga adlaw sa kinabuhi ni Adam siyam
1:5:6 Ve ve ku	1	5	6 Ug nakadangat si Seth ug usa ka gatus ug lima ka tuig, u

1:5:7 Po zplo:	1	5	7 Ug si Seth sa human manganak kang Enos, nakadangat
1:5:8 Všech d	1	5	8 Ug ang tanan nga mga adlaw ni Seth siyam ka gatus ug r
1:5:9 Ve veku	1	5	9 Ug nakadangat si Enos ug kasiyaman ka tuig ug nangana
1:5:10 Po zplk	1	5	10 Ug si Enos sa human manganak kang Cainan, nakadang
1:5:11 Všech	1	5	11 Ug ang tanan nga mga adlaw ni Enos, siyam ka gatus ug
1:5:12 Ve vek	1	5	12 Ug nakadangat si Cainan ug kapitoan ka tuig ug nangana
1:5:13 Po zplk	1	5	13 Ug si Cainan sa human manganak kang Mahalaleel, naka
1:5:14 Všech	1	5	14 Ug ang tanan nga mga adlaw ni Cainan siyam ka gatus u
1:5:15 Ve vek	1	5	15 Ug si Mahalaleel nakadangat ug kan-uman ug lima ka tui
1:5:16 Po zplk	1	5	16 Ug si Mahalaleel sa human manganak kang Jared, nakac
1:5:17 Všech	1	5	17 Ug ang tanan nga mga adlaw ni Mahalaleel, walo ka gatu
1:5:18 Ve vek	1	5	18 Ug si Jared nakadangat ug usa ka gatus ug kan-uman ug
1:5:19 Po zplk	1	5	19 Ug si Jared, sa human manganak kang Henoch, nakadar
1:5:20 Všech	1	5	20 Ug ang tanan nga mga adlaw ni Jared siyam ka gatus ka
1:5:21 Ve vek	1	5	21 Ug si Henoch nakadangat ug kan-uman ug lima ka tuig, u
1:5:22 A chod	1	5	22 Ug naglakaw si Henoch kuyog sa Dios sa human siya ma
1:5:23 Všech	1	5	23 Ug ang tanan nga mga adlaw ni Henoch midangat ug tot
1:5:24 I chodi	1	5	24 Ug si Henoch naglakaw uban sa Dios, ug nawala siya, ka
1:5:25 Ve vek	1	5	25 Ug nakadangat si Mathusalame ug usa ka gatus kawaloan
1:5:26 Po zplk	1	5	26 Ug si Mathusalame, sa human manganak kang Lamech, n
1:5:27 Všech	1	5	27 Ug ang tanan nga mga adlaw ni Mathusalame siyam ka ga
1:5:28 Ve vek	1	5	28 Ug nakadangat si Lamech ug usa ka gatus kawaloan ug i
1:5:29 Dal mu	1	5	29 Ug gitawag niya ang iyang ngalan si Noe nga nagaingon:
1:5:30 Po zplk	1	5	30 Ug si Lamech sa human siya manganak kang Noe, naka
1:5:31 Všech	1	5	31 Ug ang tanan nga mga adlaw ni Lamech pito ka gatus ka
1:5:32 Když b	1	5	32 Ug ang panuigon ni Noe lima ka gatus ka tuig, ug nangar
1:6:1 Když se	1	6	1 Ug nahitabo, sa misugod pagdaghan ang mga tawo sa ib
1:6:2 jak puva	1	6	2 Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalake sa Dios nga ar
1:6:3 Hospodi	1	6	3 Ug miingon si Jehova: Ang Akong Espiritu dili makiglalis s
1:6:4 Za onec	1	6	4 Niadtong mga adlaw dihay mga higante sa yuta; ug sa h
1:6:5 I videl H	1	6	5 Ug nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tawo sa yuta da
1:6:6 Litoval, :	1	6	6 Ug kini nakapabasul kang Jehova nga gibuhat niya ang te
1:6:7 Rekl: "C	1	6	7 Ug miingon si Jehova: Pagalaglagon ko gikan sa nawong
1:6:8 Ale Noe	1	6	8 Apan si Noe nakakaplag ug kahamuot sa mga mata ni Je
1:6:9 Toto je r	1	6	9 Kini mao ang mga kaliwatan ni Noe: si Noe maoy usa ka
1:6:10 A Noe	1	6	10 Ug si Noe nanganak ug totolo ka mga anak nga lalake: S
1:6:11 Zeme v	1	6	11 Ug ang yuta dunot sa atubangan sa Dios, ug ang yuta na
1:6:12 Buh pc	1	6	12 Ug nakita sa Dios ang yuta, ug ania karon, kini nadunot; k
1:6:13 I rekl B	1	6	13 Ug miingon ang Dios kang Noe: Ang katapusan sa tanan
1:6:14 Udelej	1	6	14 Magbuhat ka ug usa ka arca sa kahoy nga Gopher; magt
1:6:15 A udeli	1	6	15 Ug buhaton mo kini sa ingon niini nga paagi: ang katas-o
1:6:16 Archa l	1	6	16 Magbuhat ka ug usa ka gawang sa arca, ug humanon mo
1:6:17 Hle, já	1	6	17 Ug ako, ania karon, ako magdala ug lunop sa mga tubig s
1:6:18 S tebo	1	6	18 Apan pagabuhaton ko ang akong saad uban kanimo, ug i
1:6:19 A ze vi	1	6	19 Ug ang tanang butang nga may kinabuhi sa tanan nga ur
1:6:20 Z rozm	1	6	20 Sa mga langgam ingon sa ilang matang, ug sa mga vaca
1:6:21 Ty pak	1	6	21 Ug magdala ikaw uban kanimo sa tanan nga kalan-on ng
1:6:22 Noe uc	1	6	22 Ug kini gibuhat ni Noe. Gibuhat niya sumala sa tanan nga
1:7:1 I rekl Hc	1	7	1 Ug si Jehova miingon kang Noe: Sumulod ka ug ang tibor
1:7:2 Ze všec	1	7	2 Sa tanan nga mananap nga mahinlo kumuha ka ug tinagp
1:7:3 Také z r	1	7	3 Ingon man usab sa mga langgam sa kalangitan sa tinagp
1:7:4 nebot již	1	7	4 Kay moagi pa ang pito ka adlaw ug pagapaulanon ko sa i
1:7:5 Noe ude	1	7	5 Ug gibuhat ni Noe sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova
1:7:6 Šest set	1	7	6 Ug si Noe may unom na ka gatus ka tuig ang panuigon sa
1:7:7 Pred vo	1	7	7 Ug si Noe ug ang iyang mga anak nga lalake ug ang iyan
1:7:8 Z cistýcl	1	7	8 Sa mga mananap nga mahinlo, ug sa mga mananap nga